



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA 2015
GIREIDI YA 2 TSHIVENḐA LUAMBO LWA HAYANI
THĒSITE**

MARAGA	
---------------	--

MARAGA: 30

TSHIFHINGA: Awara 1

VUNDU _____

TSHITIRIKI _____

LIISELA _____

TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI(DIDZHITI DZA 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GIREIDI (Tsumbo 2A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA	
-----------------	--

MUSIDZANA	
------------------	--

ḐUVHA ḐA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiaḑari a 14, hu songo katelwa siaḑari ḑa nḑa.


Ndaela kha mudededzi:

1. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso/ndaela inwe na inwe luvhili ngeno vhagudi vha tshi khou tevhedzela kha zwibugwana zwavho.
2. Vha songo talutshedza mbudziso/ndaela.
3. Kha vha nee vhagudi tshifhinga tsha u iwala phindulo nga vhone vha ne kha zwikhala zwo newaho. Vha songo livhisa vhagudi kha phindulo.
4. Musi vho no fhedza kha vha ise phanda na u vha vhalela mbudziso/ndaela i tevhelaho.
5. Kha vha tevhele maitete a fanaho kha mbudziso dzothe.
6. Kha vha ite ndowendowe dza u rangela na vhagudi.

Nḁowendowe dza u rangela .

1. Swayani nga tshifhambano (x) kha ḁere ḁi re nḁha ha phindulo yone.

Hetshi ndi...



A	B	C	D
mmbwa.	kholomo.	khuhu.	tshimange.

No fhindula mbudziso nga nḁila yone arali no swaya ḁere 'D'.

2. Nomborani mafhungo u bva kha 1-4 nga ngomu zwibogisini u sumbedza kutevhokanele kwone kwa musi ni tshi ḁamba maḁo.

Nḁukadzani bulatsho ya maḁo.	
Kulukushani mulomo.	
Bulatshani maḁo.	
Ni kone u pwaḁulela mushonga wa u ḁamba maḁo kha bulatsho.	

No fhindula mbudziso nga nḁila yone arali no nombora mafhungo nga mutevhe uyu: 1, 4, 3, 2.

3. Tingeledzani ḁere ḁi re tsini na phindulo yone.

Mme vha sinḁa mavhele nga ...

- A basa.
- B musi.
- C mala.
- D bisi.

No fhindula mbudziso nga nḁila yone arali no tingeledza ḁere 'B'.

Kha thesite yaḁu, ni ḁo fhindula mbudziso nḁzhi dzi fanaho na dzine na khou bva u dzi fhedzisa.

Thesite i thoma kha siaḁari ḁi tevhelaho.

1.1 Sedzani tshifanyiso.

I tshi ndi tshifanyiso tsha mini?



I tshi ndi tshifanyiso tsha ...

A vhurutho

B vhuswa


C khekhe

D muroho

1.2 Sedzani maipfi a re zwibogisini.

Nwalani ipfi lone la tshifanyiso kha mutalo.

zwigubu	zwiṅoni	zwibuḷoko	zwienda
---------	---------	-----------	---------



.....

1.3 Tingeledzani ledere li re tsini na phindulo yone.

Mulilo u dugesaho u a ...

A fhodza

B fhura

C fhisa

D fhara

1.4 Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tshi re na phindulo yone.

ts	dzh	ng	tsh
----	-----	----	-----

Maḡi a ...isimani a a rothola.

1.5 Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tshi re na phindulo yone.

Ṭereṭere a lo ngo huvha...a muthu.

dz	nz	ny	ñw
----	----	----	----

Vhalani tshitori ni kone u fhindula mbudziso 2-8.

Vho Mudau na mufumakadzi wavho vha dzula bulasini na vhana vhavho Maanda na Lufuno. Vhomme Mudau vha funesa u kunakisa tshitumba tsha nguluvhe na u baka vhurotho vhutete duvha liṅwe na liṅwe. Vhana vha thogomela khuhu na masekwa. Khotsi avho Vho - Mudau vha thogomela kholomo na nngu.

Liṅwe duvha muṭa wo vha u tshi khou diphina nga tshiswiṭulo tsha tshizi, matshipisi na nama ya nngu musi hu tshi itea khombo i ofhisaho. Teretere lo vhofholowa biriki la kunguluwa nga u ongolowa li tshi tsa kha tshikwara. Vhokhotsi Mudau vho tavha mukosi vha tshi tsivhudza muṭa. Lo kunguluwa la fhira he vha vha vha tshi khou la hone tshiswiṭulo la dzhena ngomu damuni. Muṭa wa li gidimedza na wone wa swika madini.

Vhokhotsi Mudau vho wana phulu ya u kokodzela teretere nda. Muṅwe na muṅwe o vha o takalela uri a hu na o huvhalaho.

[Tshiko ndi: DBE]

2. Swayani nga (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

T̄hoḥo ya khwiḽesa ya tshiḽori ndi ...

Bulasi ya khuhu.	
T̄ereḽere ḽo vhoḽholowa biriki.	
Bulasini ya nngu.	
Tshiswiḽulo tsha vhana phikinikini	

3. Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tsini na phindulo yone.

Ndi vhoḽnyi vhe vha vha vhe na vhana vhaḽhili?

Vhokhotsi na Vhomme Mudau.	
Vhokhotsi na Vhomme Makungo	
Vhokhotsi na Vhomme Maeba	
Vhokhotsi na Vhomme Madi	

4. Fhedzisani fhungo.

Muḽa wa ha Mudau wo dzula

5. Sumbedzani u tevhekana ha zwiwo hu re hone kha tshiṭori.
Nomborani mafhungo u bva kha 1-4 kha zwibogisi.

Muṭa wo ḽa tshiswiṭulo.	
Muṭa wa ha Mudau wo dzula bulasini.	
Phulu yo kokodzela ṭereṭere nṅa ha damu.	
Vho shuma vhoṭhe bulasini.	

6. Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Ṭereṭere ḽo kunguluwa ḽi tshi tsa tshikwarani ngauri ...

mavhili o vha e maṭukusa.	
biriki dzo vha dzi ntswa.	
biriki dzo vhoḥholowa.	
mavhili o vha o hulesa.	

7. Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Muñwe na muñwe o vha o takala nga uri ...

muṭa wo dzhena maḍini.	
a hu na o huvhalaho.	
ṭereṭere lo kungulutshela damuni.	
Maanḍa na Lufuno vho gidimedza ṭereṭere.	

8. Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho:

8.1 Ndi zwifhio zwi ne na zwi funa kana u zwi vhenga nga ha tshiṭori?

.....

8.2 Ndi nga ni ni tshi funa kana u vhenga tshiṭori?

.....

9. Tingeledzani ledere lone.

Ndi ipfi lifhio li ambaho zwi no fana na 'tshuwa'?

A tungufhala

B sinyuwa







C tshenuwa





























D takala

10. Nwalani phindulo yone kha mutalo.

Lifhambanyi la '-hulu' ndi

11. Sedzani girafu ni kone u fhindula mbudziso.11.1-11.3.

Zwiga zwa mutsho					
					
ḡuvha	Makole na ḡuvha	mvula	makole	Mvula ya lupenyo/mit hathabo	muya /maḡumbu

Tshati ya mutsho - Luhuhi						
Swonda ha	Musumbul uwo	Ḳavhuvhili	Ḳavhur aru	Ḳavhuḡa	Ḳavhuḡanu	Mugivhela
						
						
						
						

[Tshiko tsha: DBE]

11.1 Tingeledzani leḡere li re tsini na phindulo yone.

Tshati ya mutsho ndi ya nḡedzi ufhio?

A Tḡafamuhwe

B Lambamai

C Luhuhi

D Fulwi

11.2 Swayani nga tshifhambano (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo yone.

Hu na maḡuvha mangana a re na ḡuvha li fhisaho?

A	9
B	11
C	13
D	20

11.3 Tingeledzani leḽere ḽi re tsini na phindulo yone.

Luhuhi lu na maḽuvha mangana?

A maḽuvha a 28

B maḽuvha a 7

C maḽuvha a 4

D maḽuvha a 30

12. Fhedzisani Fhungo nga u tingeledza leḽere ḽi re tsini na phindulo yone.

Mugudisi o ri thusa ...

A ruḽhe

B riḽha

C reḽhe

D roḽhe

13. Nwalululani mafhungo a tevhelaho:

Thomani nga maipfi e na n̄ewa.

13.1 Vhokhotsi Mudau vha t̄avha mukosi wa u tsivhudza muṭa.

Mulovha

13.2 T̄ereṭere ḽi kungulutshela damuni.

Matshelo

14. Nwalululani mafhungo.

14.1 Dzhenisani zwigā zwa u vhala **zwivhili** kha fhungo.

lufuno u baka vhurotho vhutete

.....


14.2 Dzhenisani tshiga tsha u vhala **tshithihi** kha fhungo.

T̄ereṭere ḽi ngaḽhi

.....

15. Dzina ndi ipfi ḽi ne ra vhidza ngaḽo tshithu.

Sedzani tshifanyiso ni dzhenise dzina ḽone.

O ambara  yavhuḽi.

16. Nwalani pharagirafu ya mafhungo a 5-8 nga tshifanyiso itshi. Ni vhe na vhuṭanzi ha uri no shumisa zwiga zwa u vhala, girama na mupeleṭo wone. Ni songo nombora kana u dovholola mafhungo.



A large rectangular box containing ten horizontal dotted lines, intended for a student to write their answer to the question above.

THANGANYELO: 30

